# t14_fcont_2 (TMNN9w9mT8RXH1as4QZvX81GY1Ade6BoW56)

October 27, 2020

Let $v1\_funct\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1\_zfmisc\_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2\_zfmisc\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1\_numbers : \iota$ be given. Let $r1\_tarski : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1\_relset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v3\_funct\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k2\_partfun1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v1\_fcont\_2 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2\_fcont\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.((v1\_funct\_1\ X1) \wedge (m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ k1\_numbers\ k1\_numbers)))) \Rightarrow ((v2\_fcont\_1\ (k2\_partfun1\ k1\_numbers\ k1\_numbers\ X1\ X0)) \Rightarrow (v1\_fcont\_2\ (k2\_partfun1\ k1\_numbers\ k1\_numbers\ X1\ X0))) \tag{1}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.\forall X2.\forall X3.((v1\_funct\_1\ X2) \wedge (m1\_subset\_1\ X2\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ X0\ X1)))) \Rightarrow ((v1\_funct\_1\ (k2\_partfun1\ X0\ X1\ X2\ X3)) \wedge (m1\_subset\_1\ (k2\_partfun1\ X0\ X1\ X2\ X3)\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ X0\ X1)))) \tag{2}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(m1\_subset\_1\ X0\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ k1\_numbers\ k1\_numbers))) \Rightarrow (((v1\_funct\_1\ X0) \wedge (v3\_funct\_1\ X0)) \Rightarrow ((v1\_funct\_1\ X0) \wedge (v2\_fcont\_1\ X0))) \tag{3}$$

**Theorem 1**

$$\forall X0.\forall X1.((v1\_funct\_1\ X1) \wedge (m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ k1\_numbers\ k1\_numbers)))) \Rightarrow (((r1\_tarski\ X0\ (k1\_relset\_1\ k1\_numbers\ X1)) \wedge (v3\_funct\_1\ (k2\_partfun1\ k1\_numbers\ k1\_numbers\ X1\ X0))) \Rightarrow (v1\_fcont\_2\ (k2\_partfun1\ k1\_numbers\ k1\_numbers\ X1\ X0)))$$